

En seguïn, que bau saya de parla Biarnés. D'abance, que-p prègui de-m desencusa permou dou mê accén dou cap-bath e de la prounouciaciou. Dilhèu, que-m bau minya lous mouts coum at hèn lous Normans, qu'èy la mèrque pregoune de la loéngue à noustè.

Qu' èy sayat d'emplega lous mouts qui counechèt més ne seran pas dilhèu toustém lous mouts de l'arribère de Nay.

En dus mile bint e dus, qu'abém hesteyat lous bint ans de l'Enstitut Biarnés e Gascoû.

En dus mile bint e trés, que hera bint ans qu' û escabot amassabe-s à NAY ta parla la loéngue biarnése héns lou respèc de la grafie biarnése, mercés à û abè, Yustí de LABAN. Aci, que-u counechèt tous ou quâsi.

En aquéth téms, qu' y abè hère de mounde qui parlaben û biarnés perfèyt coum lous bòstès anciéns, l'abè Yustí Yan de Sègues, la Yanéte e d'àutès. Malurousamén, qu'èy atau, que soun partits apréne lou biarnés au boun diu e aus soûs ànyous.

Urousamén, qu'abém la chance d'abè encoère au miéy de nousàuts Hélène, Christian, Paul, Pèy e d' d'àutès qui èren deya aqui.

En dus mile oéyt, aquéstè escabot qu'a descidat de tourna ouficiau la loue amassade en debienén PARLA BEROY A NAY. L'abè Yusti que demandè à Pèy de Casenabe d'en esta lou Capdau, qu'acceptè dap plasé de préne aquére respounsabilitat.

En medich téms, nou souy pas segu, Pey, si abès lou choès. Qui aberé poudut disè nou à Yustí ? Més que sabè qu'ères lou méy serious dous soûs eslhèbes. Pendén méy de quatoûrze ans, Pèy, qu'èy estat lou capdau de la noustè counziè, coum ns'at disè lou noustè Yustí. Qu'as pourtat haut e hort las balous de la loéngue biarnése.

Oéy, PARLA BEROY qu'èy counegut e recounegut à Nay, més tabé héns lou Biarn e la Gascogne. Que-n y a medich qui disèn qu'an entenut parla de Parla Beroy au pèys Vikings, en Nourmandie, à méy de nau cén quilomètres d'aci !! Quio, quio, qu'èy bertat.

Oéy, mercés au toû arséc, PARLA BEROY qu'èy debiengut û piela hort de l'Enstitut Biarnés e Gascoû e trés deus soûs souciètàris que hèn partide du Counsèlh d'administraciou.

Oéy, lous capulats dou parsâ que counechèt la noustè assouciaciou permou qu'as sabut parla-us de l'amou qui as de la toûe loéngue natibe.

Oéy, fatigat e qu'èy coumprenedi après tan d'anades e de debouamén.

Oéy, que passes lou temoègn a gn-àutè Capdau. Que sera esleyut héns quàuquès moumén dap la soûe equipe.

Au cèu, que-n souy segu, lou Yusti qu'èy fièr de tu e dou tribalh hèyt coum noustè.

Ne sera pas aysit de ha autâ-plâ més ta la memoère de Yusti, Yanéte, Yan de Sègues e d'àutès, qu'èy segu, que heram p'ou miélhe

En la mê qualitat de Bîci-Capdau, Capdau per « interim », au noum dou burèu, dou Counsèlh d'administraciou, dous souciètàris, que-t disém : Merci hère, gouyat !

Mercés à tu, Mercés per tout ço qui as hèyt ta la loéngue biarnése, ta Parla Beroy, ta nousàuts pendén bint ans. Que soy segu qu'aberas toustém û oéhl sus l'assouciaciou e, si hè besougn que-ns as proumetut de qu'estouères toustém aqui, ta ns'ayda, ta-ns ha corde.

Mercés Pèy d'Assoû e en daban !